

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número ..... 2 céntims.  
 Fòra de Palma ..... 2 1/2 »  
 Números atrassats » ..... 4 »

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

## DESFRESSOS Y DESFRESSATS.

Sa paraula pagesa *fréssa* significa lo mateix qu'un *desfrés* o un *desfressat*, y donariam una col-lecció de L'IGNORANCIA à n'es futur escriptó de sa *Gramàtica Mallorquina* perque mos digués quina d'aquestes paraules vé de més bona casta o dú es papés més nèts, si creguessem qu'aquest futur màrtir hagués de fé cás de L'IGNORANCIA.

Confés qu'he cavilat molt per endeviná aquest *fenòmeno* gramatical; però m'he quedat tan dejú còm ántes. Hauria cregut qu'era un càstich de Déu per trobarmos à sa Corema, si no hagués pensat que s'experiència mos enseña que sa gramàtica es vianda prohibida de carnal y tot. Y no es qu'aquelles paraules no duguen ben espinzellada sa carta de seguretat y sa cara ben descuberta; però per moltes paraules sa cedula vezinal es una *fréssa* y sa cara una *careta*. Y vat' aqui en que s'assemblan homos y paraules.

Y ara me preguntareu perqu'he esperat sa Corema per parlá de desfressos. Primerament, perque sa fruya fòra temps, si es més desabrida, també es més apreciada y més cara, y no podem aná quantre sa corrent: després, perque L'IGNORANCIA per fòrça ha d'essè afecada des balls de *Piñata*, y ja que no pòt segá, espigola: y últimament, perque el dia d'avuy à cap temps hey ha manco desfressats qu'es derrés dies.

No volem parlá de ses *frésses* que van à n'es ball o à fé la rua perque aquesta casta d'aucells, oferexan tots es contrasts de sa loqueria: sa veritat més clara y sa mentida més gròssa, s'Evangeli y es mito, s'axioma y s'absurdo, reunits à una matixa cara y à una matixa *careta*, y un escriptó ignorant en que filás primé aquest ram y posás es pèus ben plans, tan mateix no'n treuria aguyé.

Per part méua vos puch dí que'n vatx veure un qu'anava de *Sultán* y en efecta té tot un *serrallo*: y se llevá sa *careta* per alená una *emperatriz* romana que

tots hauriau dit de seguida qu'era aquella famosa *Messalina* que no li agradavan ets homos. Y jquants de caps d'ase que cubrexan un front de *idem!* jquants de caps de bòu que tapan una tésta boñarruda! jquantes monèyes que duen cóua y se fan ròtlo de sa cóua! Y si d'axò en deduhim una lley, llavò à lo millò vos trobau amb un gorà que no més va vestit de ruch, amb una bruxa vestida de mònja, amb un *Fausto* vestit de *Mefistófeles* y amb docentes *Mefistófeles* desfressades de Margalides.

Y no es quel sia contrari à n'es desfressos que ja sé prou que, des que'l Dimòni (Jesús, Sant Antoni!) se desfressá de serp y Eva de Dimòni tentadós, estan autorisats per ses Sagrades Escriptures, y son tan antichs còm el mon, y servexan per tapá cèrtes vergonnes que no estarian bé à sa llum del dia; però no vuy entrá dins un camp tant llenagadís, per pò de pegá de morros (es mallorquins y ets animals som tots uns amb axò de morros) y batrem sa mica de seny que me queda per sa mica de falta que vos faria à vòltros, estimats lectors de L'IGNORANCIA.

Aquests desfressos son còm sa flò des camp, còm sa claró des llampuch, còm s'honradés de cèrtes personnes y còm tants d'altres refusos poètichs, qui néxan, brillan, mòren y se convertexan amb una mica de cèndra. Y encara si totes ses *frésses* parásen en cèndra, mal y no tant; moltes páran en podridura y fan mala oló; y no necessitan cèndra à n'es cap, y la ténen dins es cò. Però deixém aná sa cèndra que no fés llaxivada.

Per lo tant no parlaré d'aquests desfressos que podria anomená interinos o provisionals, si no heu haguessen de prendre malament cèrts partits històrichs, y qu'ara anomenaré volandés; sinó des permanents, constants, etèrns; desfressos crònichs que véran ses revolucions diluvianes, desfressos *impermeables* qu'estarán convidats à ses derrieres convulsions de s'humanitat.

Així còm ets ases véys no s'alteran des poñidó axí hey ha matèries que ténen una resistència passiva extraordinaria: un d'aquests lleñams es es suro.

Es desfressats de que parl duen *careta* de suro: però d'un suro tan prim, tan dòcil, tan transparent, que solament uns uys de xabetlí el pòden endeviná perque ben fàcilment se confon amb sa pell de sa cara y amb so cuyro de s'âmina (també hey ha âimes forrades d'aquest suro, y per axò hey ha metges lloscos que no les han trobades may.) Supòs qu'es à fòrça de rentarsé amb *leche de Venus* y altres potingos qu'arriban à aplegá moltes dònes un cuyret *sui generis*, llubent, que té un pòch de retirança à sa cónna, d'ahont los vé segurament es nom de *jamones* (respect aquest gènero, però preferesch es masculí amb tomàtiga); yò bé, es cuyro de sa *careta* des nostros desfressats es encara més fi, més invisible, y per axò es tan acceptat y tant de durada.

D'aquesta tendència universal es es desfrès, tal vegada en té sa culpa sa naturalesa, que de tant en tant mos déxa veure xerafins vestits d'infantons, àngels amb apariència de donzelles, benaventurats en carn humana, màrtirs celestials desfressats de mònges de la Caridad o de mares de família; però ets homos son el Dimòni per convertí en pedres es pá, y per imità cap en es mal ets exemples que sa naturalesa mos dona cap en es bé.

Y si sempre es estada marcada s'afició à n'es desfrès, podeu pensá si haurá progressat en aquest sitgle de *frésses* y progrés. Pégau una uyada à s'humanitat; *tiranos* amb barratina vermeya, y reys amb so *dominó* de sa voluntat nacional; escolans amb mussa y capellans amb bòyna; malfaneres superbioses amb mantes de *beata* y sàtrepes amb tòga; jovenets amb sa ruada cròsta des cinisme y fadrins veyardos amb fesomía de monèya; filosòfs paperistes y paperistes trascendentals; frares sense cingol, ni corretja y *Tenorios* amb capulla, y trecents milions d'egoistes amb màscara humanitaria, filantròpica y caritativa.

Però aquests sérs pertenexan à s'humanitat que pareix viva: també es mòrts s'agradan de desfressarsé. No vuy parlá des *Sants Lloissets* y ses *Porissimetes*; recordau ses *Mare de Déus* del Cárme,

y ses flocadures blanques des cotxos, y ses arengues de Cementèri, y es suellos des diaris, y... *Paz à los muertos.*

Y ventura si's desfrés se concretás à n'es reyna *animal*; també están ferits des matex contatge es *vegetal* y es *mineral*: ses fieres son ets únichs sérs que mòstran sa pell y ses unges. Sense contá sa llébra qu'es gat, ni es moltó qu'es cabra; tenim pols per farina, farina per sucre, tintura per ví, y amidó per llét; aygordent d'industria, oli d'industria, cafè d'industria, tabach d'industria y medicines d'industria. Tenim papé vestit de moneda, accions qu'amagan passions, *bonos* que son *malos*, *primas* que serán ses derreries de s'hòmo, irregularidats que parejan estafes, y operacions que s'assemblan à ròbos. Y, ¿que no tenim? Paños inglesos d'Alcoy, randes de Bruseles de Barcelona, y Champañy de tots es països de l'Univers. Cafè de Moka, tabach de l'Havana, té de la China, *polvos* de coral, *Revamenta*, doks, pomades *Martin* y totes quantes paparrutxes ha pogut inventá sa fam de desfressarsé. ¿Què diré? Ara que s'Ajuntament havia comprès qu'es clima de Mallorca era sèch y feya còm que volé sa canalissació per *in secula seculorum* ara justament es clima de Mallorca s'ha desfressat de tal manera que ningú diria que no fós plové.

Y vuy passá per alt ses regions artísticas porque de sa fònt des Mercat y des brolladó de la Rambla y des monuments gótics, y d'ets edificis *árabes*, y de moltes pintures, y gravats, y poesies y altres herbes no sé qui'n té sa culpa: lo qu'es ets autors es segú que no'u volian fé.

Comprehend perfectament aquesta afició universal à n'es desfrés y fins y tot la crech digna d'alabansa porque à la fi repòsa amb so desitx des millorament individual. Rés té d'estrañy qu'es pòbres vulgan anà vestits de señós, que ets ignorats se pòsin uyeres y qu'es viciosos s'abrigan amb sa capa de sa virtut. Es llop amb sa pell d'aueuya, encara que perjudicial y repugnant, té qualche cosa de natural y à més à més sól mostrá ses oreyes fent reverència à sa bondat. S'hipocresía es un elògi mut però incontrastable à sa virtut; lo que no passa es s'hipocresía des vici. Aquesta si qu'es fruya del temps y fruya perdida casi sempre abans d'hora. Aquests desfressats son es qui fan gala d'impiedat, d'atehisme y de brutalitat; pertenexan exclusivament à sa rassa humana, ets animals, ses plantes y ses pedres no obran may quantre sa naturalesa. Aquests no son sepulcres emblanquins, sinó tombes ubèrtes qu'empèstan tot lo que ténen pròp. Los conixeriau fácilment, ells matexos se donan à conexa y per axò fan més òy y mènos mal. Ventura que son pòchs; es *móns-truos* no son freqüents à sa naturalesa.

TOFOL.

## SA MÀ DES MORO.

1731.

### RONDAYA HISTÒRICA.

—M' estimes, María méua?  
—Te fa, es méu amor, felís?  
—Si som felís me preguntas?  
—Me preguntas si t'estim?  
—No vèus qu'es rigors de l'Onclo  
Per tú enamorada arrisch,  
Qu'estich trista y desolada  
Quant tú estás ausent de mí?  
—Que'n el mon no hey ha alegría  
Si devòra tú no estich,  
Que ni es sól ni ses estrelles  
Alegran dia ni nit  
Si amb vèu tènra y cariñosa  
Dolses paraules no'm dius?  
—Que si t'estim me demanas?  
—Còm t'ho podré repetí!  
Tot s'ardó del sól que crema  
Es deserts des téu país,  
Repleguel dins una brassa,  
Col-loquel dins es méu pit,  
Y des volcan que'l devòra  
Solament serà un caliu.  
—Ay, Marieta adoradá,  
Estrella des méu camí,  
Consòl de sa méua vida,  
Balsam des méu còr ferit;  
Blanca còm sa flò olorosa,  
Des tarongé y des jasmí,  
Ròssa còm s'auba que'n néxa  
D'òr es camps d'Africa tiñy,  
Hermosa més que ses roses  
Que té Algé à n'es seus jardins!  
Si perque pugues comprende  
S'amor que sènt, necessit  
Arrancarmé ses entrañes,  
Des méu còr ferné bossins,  
Fertè un dó de ma existència,  
Y à baix des téus péus morí,  
Parla, María, demana,  
Que tot serà concedit  
Sòls perque pugues conéxa  
Fins ahont à estimartè arrib.  
Ja crech en Déu: no es Mahoma  
Es Déu que jò vuy tení:  
Vuy es téu Déu, que sa glòria  
M'ha dat, traguentmè des llims,  
Perqu' amb tú m'ha fét conéxa  
Ets àngels y es xerafins.  
—Ay, Majamèd de ma vida,  
Còm m'agrada lo que'm dius!  
Si tú à essè cristià arribàsses  
Dant à n'es méu esperit  
Tranquilidat y ventura  
Qu'ara no'm déxes tení,  
Tú'm tendrías per esclava,  
Y si dàrles fós precis  
Per tú, Majamèd, daría  
Mil vides, si en tengués mil.  
—Digués, ydò, hermosa méua,  
Y ascolta bé lo que't dich:  
Si jò fós molt rich, y un dia  
Férme cristià decidís,  
Sense mirá si he estat mòro  
—Te casaríes amb mí?  
—Sí, Majamèd; y si'm jures  
Fertè cristià, còm has dit,  
Jò seré s'espòsa téua.  
—M'ho jures, María? —Sí.

—Ydò ascolta: ara una cosa  
En secret te vatx à dí;  
Més si es secret no guardasses  
Y qualcú el mos descubris,  
Mira, que ses nòstres vides  
Correrian gran perill.  
Jò ténch d'adquirí riqueses  
Que d'altri m'han de vení,  
Però son à l'Argelfa  
Y allá he d'anà de precís.  
Si jò't demanás à l'Onclo,  
Es nòstro amor descubrint,  
Es segú que no voldrà  
Per nebot un mòro vil,  
Y me creuria un hipòcrita  
Si en cristià em vés convertit.  
Per llevá recèls y obstacles,  
Jò tròb que lo més senzill.  
(Y no t'assust es projecta.)  
Seria... tots dos fogí.  
Mos n'anam à Algé: molt pronta,  
Cobrant s'herència, som rich:  
Allá abràs sa fè de Cristo,  
Y en sèbre el Pare Martí  
Que som casats, y ditxosos,  
Y ténys amb mí un bon marit,  
Es seu perdó mos envia  
Y mos ne tornam vení.  
—Que tròbes, María méua,  
D'aquest plà que t'he descrít?  
—Si fertè cristià me jures,  
Di'spòn, perqu' amb tú confiy.  
Amb paraules còm aquestes  
Passáren tota sa nit;  
Qu'à les dotze comensáren  
A prendre aquest cap de fil,  
Y quant tocava es rellòtge  
Les quatre dè des dematí  
Encara les se tenían  
Còm si fossin dos molins.  
No sé còm se componguérán  
Per podè está tan tranquilis  
Xarrant hòres y més hòres  
Sense temó d'essè vists:  
No sé si plegats estavan,  
O si estavan, 'nem à un dí,  
Ella à sa cambra, y es mòro  
A s'estudi, dà s'altra pís.  
Sòls sé que ben bé es sentián  
Amb qu'es parlàssin petit,  
Tan petit, que sa convèrsa  
Sòls la poguérén sentí  
Es qui va compòndre es llibre  
D'ahont sa *Rondaya* copiy,  
Y, jay Déu! un'altra persona  
Que més valdrà dormís.  
—Sabeu qui era? El pòbre tio,  
Que tant s'hivèrn còm s'estiu  
Dormia còm un prevèra  
Fins qu'es sól era sortit,  
Y justament aquell dia  
Volgué Déu qu'es desxonidis  
Més dejorn qu'altres vegades;  
Y es señà, botà des llit,  
Y mèntres, resant un Crèdo,  
S'entepinava es xoquins,  
Sense entendre ses paraules  
Conegué amb aquell xiu-xiu,  
Que festetjant estarían  
Es mòro y es xerafí.  
Y amb calsons blanxs, barratina,  
Un mal llum y un bon vencís,  
O llendéra, dò corretjades,  
O jugueta per l'estil,  
Se n'hi va anà *piano, piano*,  
Los comparagué allá es mitx,  
Y los va dà una assotina  
Que s'en xupáren es dits.  
Còm no sentí cap paraula,

Ja may pogué presumí  
Que la cosa fós tan sèria  
Còm aquells dos bigarnius  
L' havian imaginada  
Ben xalests y desxondits;  
Y es va contentá, ipòbre hòmo!  
Còm si tot parás aquí,  
En dà à n' es mòro es despatxos,  
Ferlí à ella quatre crits,  
Y tení desd' aquell dia  
Ses claus davall es coxí.  
¡Ses claus! Ja era tart: es mòro  
Tot heu havia previst,  
Y ja tenia claus falses  
Per quant convengués obrí  
S' entrada, es *recibidero*,  
Sa cambra y es passadís.

## ALIQUID.

(Continuará.)

## ES CONSERVATORI BALEAR.

Es diaris han dit aquests dies que sa derrera Junta general d'*Es Conservatori* va durá de les quatre des capvespre fins à las dotze de sa nit.

Segons ses paraules d'un Sòcio era sa guèrra de ses cames quantre es cap.

A la fi es partit de ses cames ò sia d' es ball va triufat per gran majoria de vòts.

No es raro; per cada cap heu ha un jòch de cames.

Mos pareix senti sa música d'un *wals* y que tres ò quatrecents pareys de sabates botan sense compassió demunt ses costelles d'*Es Conservatori* agonisant.

Mos pareix qu' es llums venecians que, conforme diuen adornavan dimars passat à vespre sa fatxada, eran llums funeraris il-luminant un cadávre.....

Fá uns quants anys nasqué plé de vida aquest establimet fundat per fomentá sa música y enseñarla pòch ménos que de franch à n' es que no ténen, per doná per amor de Déu es pá de s' ànima à n' es que no'l pòden comprá. Ses primeres dificultats, ses més espinoses estaven vensudes; y en veritat es una llàstima qu' haja de morí una institució tan nòble y caritativa.

Creix dins una familia pòbre un infant qu' amb un carbó pinta demunt s' emblanquinat figures que fan presentí un talent artístich, ò tal vòlta cantusa ja amb instant maravillós un tròs d'òpera sentit à la ventura. ¿Què vòl di axò? Un tresò de glòria y de fortuna, una mina amagada y que serà perduda, per que aquella familia no té per pagá mèsters... Per axò son ses Academies de Belles Arts y es Conservatoris; y ets egoistes qu' els se plañan un pòch de sacrifici per donárlos vida, ni miran p' es bé de tots ni miran p' es bé seu. ¿Qui sab si qualche dia tendrán fiys que no podrán lluhi ni aprofitá es seu gèni per falta d' una societat protectora?

Però, mos dirán: ¿què té de raro qu' es

jovent vulga ballá? ¿Què té d' estrañ qu' es qui no ténen pessetes demés vulgan trèure tot es such possible de sa que donan? Sa pòrta ténen ubèrtia per allistarsé à altres societats ahont tendrán ball cada setmana y metge de franch. Cada cosa en es seu llòch.

Es veritat qu' un profeta va ballá devant L' Arca; però precisament perque aquell no era llòch de ballá, no li va caure bé à sa séua dòna segons conta la Sagrada Escriptura.

Uns quants Sòcios, descontents de sa Junta Directiva, proposáren quantre ella un vòt de censura... Sabem qu' aquesta Junta havia augmentat de dues ò tres es número de classes d'*Es Conservatori*; sabem que tractava de comprá un piano per accions à duro cada una y que cada Vocal s' havia compromés per dèu ò dotze. ¿S' usa are per axò doná vòts de censura?

Déu mos fassa bòns!

pleat de 's Municipi heu posaria correciu. No 'n verem cap per nat señal en tot allò, y aquell pòbre mut hagué d' a-gontá ets impropèris d' aquell axam de estodians petits.

S' altre dia també una comparsa de desfressats feya còses de molt mal veure p' es carrés y plasses d' aquesta Ciutat y encara que no heu faltava gent qu' heu mirás y que los acompañás, no per axò heu havia cap municipal que los gordás y tengués esment.

Casi, casi, mos ho farán creure aquells que diuen qu' heu fan apòsta d' amagar-se en veure que son necessaris.

Tant engolosinats anavan ets atlòts aquests derrés dies que fins y tot s'atreian à prendre ses rudes de confits que ses señores tenian amb ses mans. ¿Heu vist may atraviment còm aquest? Sa culpa la ténen es seus pares que no els enseñan à respectá lo que no es seu; ni siquiera à tení mòdos amb sa gent.

¡Còm que ja no sia pecat es robá!

## REFRANS PAGESOS DES MÉS DE MARS.

Sòl de Mars, pigues y bards.  
Tròna de Mars, mal anirà.  
De flòs de Mars, fruyt no'n vendrá.  
Boyres de Mars, frét à n' es Matx.  
Més de Mars, pigards.  
Quant Mars fá d' Abril, Abril fá de Mars.  
Una oronella no fa estiu.  
Falsa primavera, engana es bestiá.

## XEREMIADES.

Un amich nòstro mos ha advertit que à ses funcions de Corant-hòres qu' es tres derrés dies se feran à la Sèu amb sa solemnitat acostumada, es còro de seminaristes va dí: *jaquí som jò!* y à ses matines y à n' ets altres réssos demostrá que no plañian ses vèus ni s' esperit.

¡En nòm de Déu que veym que no son muts ni están empagahits d' alabar à Déu!

Servesca de satisfacció à tots aquells que diuen que se picaren quant L' IGNORANCIA los digué lo que havia dit un forasté, sobre si deyan ò no deyan ets *Ora-pro-nobis* de sa lletania dins la Sèu. *Firme la voz...!* etc. etc.

¿Perqu' és axò que à n' es llòchs més públichs de Ciutat y de bell de dia quant més necessari es un municipal manco'l troban?

Fá pòchs dies qu' una catèrva d' atlòts movia y apedregava un pòbre hòmo en mitx des Born perque era mut. Bé cercarem y mirarem per veure si un em-

Quina la dèu havé feta es cadafal des Born que dimecres passat que va essé es dia primé de Corema el féran morí de mala mòrt? Segurament havia donat qualche bromia pesada y s' Ajuntament volgué que anás à prendre cènra ò al manco à ferné. ¡Ja'n sabia de còses aquest cadafal! Quina llàstima que no haja pogut nombrá hereté de sa séua ciència per conservá memòria de moltes convèrses d' enamorats que va sentí y d' altres còses curioses que va veure. Vat' aquí perque devian essé pesades molts de pichs ses bromes que donava qu' haurán estat causa de sa séua mòrt.

Donam les gracies à n' *Es Conservatori* y à *Sa Farinera Balears* p' ets atents escrits que mos han passats, y per sa deferència que los mereix aquesta redacció.

## COVERBOS.

Un soldat de cavalleria, pagès mallorquí, molt malanat que may fèya petjada bona, un dia tengué s'ocurrència de vendre es seu cavall, malgastant es pòchs doblés que 'n va trèure amb *pòrrors fyses*.

Es dia qu' Ley hagué revista, s' hi presentá à peu y sense cavall; es Sargent li preguntá perqu' es presentava d' aquella manera y ell confessá es seu delicte.

Es Sargent doná part à n' es Capità y aquest l' enviá à demaná. Quant heu comparagué li preguntá per quina rahó havia venut es cavall; y es soldat amb

gran tranquilidat esposá ses séues rahons d'aquesta manera:

—*Mi Capitan..... He vendido mi caballo porque cuando anavam á la guerra y sentia es renou de las balas, fogia; y yo no vuy consenti tener un caballo tan malo y covarde.*

\*\* Un amo de posessió una vegada arrambá es cinch dits à un porqué que havia fét tala.

—*Xau fé, (va dí es ferit,) qu' es ravells tornarán uyastres.*

D'es cap d'un grapat d'años ell ja va essé un fadri acabat y un dia incontrá aquell amo que li havia tocat es coll que se'n anava à la vila demunt un aset.

—*L' amo, (digué aturant s'animal per ses riendes,) vos recorda de còm estava amb vos y me pégareu y que vos vatx dí qu'es revells tornarian uyastres? Ydò, ja hey han tornat: y axí devallau y vos tornaré es jornal.*

—*Ca, hòmo, (deya l' amo,) déxa aná axò. ¿No veus qu' ets atlòts han de menesté de vegades que los penguin?*

—*No m'empatx de rahons: devallau y mos veurem de prop.*

Quant l' amo va veure que la cosa anava sèria, devallá de s'ase y à n'es parexa havia de caure amb sa càrrega de xexanta años que duya dalt s'esquena: s'acosta à n'es seu antich missatge y de còp descuyt l'amarra p'es coll, el tira d'esquena en terra, li pégaa un parey de potades y el deixá estès.

—*Ell aquests ravells no han tornat uyastres del tot encara: los haurem de deixá créxa un pòch més, (digué l' amo punjant dalt s'ase y prenguent cap à la vila.)*

## CORRESPONDENCIA.

*Madrit 1.<sup>er</sup> de Mars de 1881.*

SEÑÓ DIRECTÓ: Avuy segons résa es pronostich es es dia primé de Mars de l'any de gracia 1881: el Sant Angel de la Guarda.

¡Bòn dia! per aquells que cercavan na Maria per sa cuyna y l'han trobada.

¡Bòn dia! per aquells qu'amb sa girada de truyta còbran sa primera paga y paupan moneda fresca.

¡Gran dia! per mí, pòbre malanat qu'escrich aquesta primera carta à L' IGNORANCIA.

Lectors d'aquest setmanari, populà à Mallorca y fòra Mallorca, à tots vos escemet amb respesta y vos desitx de tot bon cò.

## SALUT Y PESSETES.

Tothòm parla de sa fèsta qu'es Duchs de *Fernan-Nuñez* han donada en es seu aristocràtic palau.

També jò vos ne vuy parlá; però no diré una paraula d'es diamants y altres pèdras que convertian sa casa d'es Duchs, amb una espècia d'Argenteria: sòls vuy donarvos una noticia.

A un raconet de lo qu'aquí diuen *sa serra*, un pòch apartats d'es bogiòt hey havia un ròtol de señòs y señores que sentian lletgí L' IGNORANCIA y aplaudian es romans *Sa Må des Moro*.

M'hi vatx acostá y s'èco de sa llengua pàtria va fè palpitá es méu cò de Mallorquí.

Tots avian nats baix des nòstro cèl: eran es *Nets, Sales, Cotonés, Caros, Dametos y Fortunys*, representants des Marquesos de *La Romana* y de *La Cénia* y es Comptes de *Peña-Ramiro, Zavellá, Sallent y Orgaz*.

Per s'alegría que me donaren, publiclich agratit es seus nòms.

A devòra es palau qu'habita es gran Cardenal *Cisneros*, hey ha una caseta de mal aspècta ahont diuen qu'hey surt pò.

Molta gent se preocupa d'es cás y assegura amb gran mistèri que devall terra se sent un renou estrany acompanyat d'un moviment de trapidació.

Tothòm pregunta ¿què serà? mènos jò, (ignorant havia d'essè) per explicarlo à lo ignorant: es sa punta d'una barrina.

A sa ciutat de Vitoria fà molt de temps que trebayan à un pou *artessiá* y puñan y puñan amb una eyna que ja té una gran llargaria, y que còm es natural, ha de foradá à qualche part que no tengan noticia des tal forat.

Ydò bòno, aquest cás es igual: sa punta de una gran eyna còm aquella, espècia de barrina, malavetja sortí, foradant per sa casa ahont se sènteu tan grans rendus; y vat' aquí es *mamaus* y ses bubòtes d'es carré d'*El Sacramento*.

La cosa es clara, seño Directó, perque està en térmes; y axí y tot ningú l'ha explicada còm jò l'esplich.

¡Y à Madrit parlarán d'ignorancia!  
A un altre assunto.... y endevant ses atxes.

En es carré de *Jacometrezo* fà pòch temps que s'hi ha establít una pasteleria, que l' amo per amor à sa seu terra l'ha batida amb sonòm de *Mallorquina*. Ha resolt es problema de fé ensaymades à Madrit tan bònes còm à Mallorca y té sa casa, tot lo dia, de gom en gom: en vén més de docentes dotzenes.

—*Diga V., Antonio, (deya ahí una señora à n'es missatge,) en Palma, por lo que veo, hay buenos pasteleros.*

—*Si señora, (digué En Tòni), los hay de buenos, casi mecores que à Madrid. A los pasteleros de Mallorca solo les falta un poco de oco, y galania y llenza; pero una vegada en Madrid nos civilizemos y les civilizemos á ellos.*

Sa señora va fè sa mitja y s'en va anà; però jò qu'estava un pòch amoscat per lo de sa *llenaza*, li vatx dí:

—Ascolta, Toniet, instrument del buf, alaca, eyna, alet y altres herbes. ¿d'ahont trèus qu'à Mallorca son bruts, grandissim renegat?

—Sí, señó, l'hey diré. Tots es *sistentes* que vénen à comprá aquí, los castiguen per lo mateix, per sa *llenaza*; y ahí que no està l'uñy, han tancat es *sistente del Caneral Casuela*, perque no tenia *llimpio* es cavall.

S'aygo d'ahí espantá ses màsqueres, y *El Prado* y *La Castellana* parexian un desèrt.

Sòls ses masqueròtes que vénen des barrios baxos, cubèrtes d'estorins y camies de dòna amb sa cara teñida de negra, no abandonan es camp.

Dues d'aquestes comparses s'han envestides avuy dematí à n'es carré de *Fuencarral* y s'han fetes ses gosigòyes ben endins. Ses pélles, cañes, paraygos y altres ormetjos han fét es seu papé, y no sé ahont hauria arribat si la justicia no hagués comparagut.

Un vestit de turch ha pagat per tots. Quant l'he vist el trèyan d'una potecaria, plè de bens y pedassos, cubert de sanch.

—Pòbre turch!  
Sempre seu, Seño Directó, amich affim. y S. S.

■■■■■ UN VEHÍ DE LLORITO.

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Dimecres es es primé dia de Corremà.

SEMLANSES.—1. En qu' es doblegan abans de morirsé.

2. En que té abans de Pasco.

3. En que sól sortí cada dia à sa mateixa hora.

4. En que té pel.

TRIÀNGUL.—NOTA. Se fa precis corregí una equicocació que consisteix en que sa 3.<sup>a</sup> retxa ha d'essè sa 1.<sup>a</sup>, y sa 4.<sup>a</sup> sa 3.<sup>a</sup>, y donarém sa solució dissapte qui té.

CAVILACIÓ.—Cain.

FUGA.—Ase magre tot son moscas.

ENDEVINAYA.—Un llibreté.

LES HAN ENDEVINADES:

Totes:—Sa Comparsa des Carnaval.

Cinch:—Metirrotzini.

Unes quantes:—L' amo de sa monèya.  
Y una no més:—Es qui tenian billet à sa rifa de Madrit.

## GEROGLIFICH.

BENET I  
RI : GP D : ALIII KE X  
Grech IRA alttt

## MARS

FEROSTAS.

### SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla una flauta à una volta de la Sèu?
2. ¿Y es pins à molts d'amos de posessió?
3. ¿Y un gipó à un paragyo?
4. ¿Y un llit de tela à un'elevita?

JORDI DES RECO.

### PROBLEMA.



Omplí aquests sètze daus amb sos números 1 fins à 16 y ses sumes verticals, horizontals y diagonals sian sempre iguals.

A. C. I. T.

### PREGUNTES.

1. ¿Quines germanes son que sempre que fan feyna se matan?
2. ¿A ne quí atupan més fòrt quant més alegría's té?
3. ¿Quines llàgrimes son que no son fiyes des doló ni de s'alegría?
4. Quina es aquella Santa qu'està amb un Sant; té cap y no té coll; té brassos y no té mans; té pèu y no té cames?

JORDI DES RECO.

### ENDEVINAYA.

Ets hòmos fan de botxins  
Y ses dònes fan de lladres  
No son casats y heu parexan  
Y n'hi ha dins totes ses cases.

P.

(Ses solucions dissapte qui té si som cius.)

5 MARS DE 1881.

Estampa den Pere J. Gelabert.